

Yesu, ameka ye agblo fu

traduit de « Qui dira, Jésus la souffrance »

$\text{♩} = 75$
p

1. Ye - su, a - me - ka ye a - gblo fu,
2. Do ɲgɔ na ga - fo - fo dzi - ɲɔa la,
3. Nè - va be yea - kɔ Fo - fo la ɲu,

mf

Si - wo nè - kpe le lo - lɔ ta, Le wò to -
E - nya vɔ - vɔ kple xa - xa gã, E - si nè -
'Ye nè - su - bɔe yi ku me ke! Wò ko ɲu

dɔ - dɔ - mɔ ma, si kplɔ Wò yi Gol - ga - ta - to dzi
bia be e - sia a - teɲ' To ye ɲu - ti a - yi ma -
wò kpɔ ɲu - dze - dze le E - fe lo - lɔ - to to - dɔ -

pp

ke, Kple nu - xa - xa ma - nya - gblo, e - si Nè - nɔ ko -
hã. « Ga - ke wò lo - lɔ - nu ko woa - wɔ ! » Oo Ðe - la
la. A - fe - tɔ, mie - de bu - bu ɲu wò Ðe dɔ - kui -

mf

ko fom le klo dzi, Le Ge - tse - ma - ne - bɔ fe
dɔ - kui - bɔ - bɔ - tɔ, Si - me bli - bo - nye - nye ka -
wò tso - tso na ta; Mía - do dɔ - kui - gbe - gbe sia

vi - vli Fe xa - xa gã me, Oo ðe - la !
tã le, Na - ne - ke me - to - te wò o.
ðe dzi Tso dzi - dzi - me yi dzi - dzi - me.